

t31_tops_3
(TMMCFthLrb44JgE3GWq2agfjmxgiMtDQdLH)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tops_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (k2_pre_topc X0 (k2_struct_0 X0) = k2_struct_0 X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (k1_tops_1 X0 (k2_struct_0 X0) = k2_struct_0 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k2_struct_0 X0) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v1_tops_3 X1 X0) \Leftrightarrow (k2_pre_topc X0 (k1_tops_1 X0 X1) = k2_struct_0 X0))) \quad (5)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc X0))) \Rightarrow (v1_tops_3 (k2_struct_0 X0) X0)$$